



Meroho e re loketse

Busile Cynthia Ndlovu

Tammi Mbambo





Sepinitjhe ke moroho o mahlaku a sephara. Mahlaku a sona a holela ka hodima mobu.

O ka se ja se phehuwe kapa se le tala.

Sepinitjhe se loketse bohle.

Meroho e re loketse!



Khabetjhe ke enngwe ya meroho e mahlaku a sephara a holelang ka hodima mobu.

Khabetjhe e molemo e le tala ha ho etswa salate le ha e phehuwe.


Barui le bafutsana ba lokela ho ja khabetjhe bakeng sa mmele o phetseng hantle.



Dihwete ke meroho e metso. Di holela ka tlasa mobu.

Dihwete di mmala wa lamunu. Di etsa dijo tsa rona di be le mmala o motle.

Dihwete di boloka mahlo a rona a phetse hantle.



Moroho o mong oo e leng motso ke bete. E mmala o bokgubedu bo tebileng.

Bete hangata e jewa e phehuwe, empa o ka e ja e le tala.

Bete e boloka pelo tsa rona di phetse hantle.



Mokopu o holela ka hodima mobu.

Hangata mokopu o a phehwa. O na le mmala o mosehla, o motala kapa o lamunu, ona le dithotse tse ngata.


Mokopu o boloka mmele ya rona e phetse hantle.



Ditamati di hola sehlahlaneng kapa sefateng se kang sa morara.

Di tala ka mmala ha di ntse di hola, mme di ba kgubedu ha di butswitse. Di rono kapa motopo ka sebopeho. Di molemo ha di jowa dile tala kapa di phehuwe.

Ditamati di na le melemo e mengata bakeng sa bophelo bo botle. Di ka sebedisetswa le ho etsa meriana.



Ditapole di na le kutu e holelang ka tlasa mobu.

Hangata ditapole di motopo ka sebopeho, di letlalo le sootho mme di tshweu ka hare.

Ditapole di lokela ho phehwa pele di jowa.



Anyanese ke moroho o sebopeho sa kotola e holelang ka tlasa mobu.

Hangata e mmala o mosweu ka hare.

Dianyanese di a phehwa kapa di jowe di le tala (empa e seng ka bongata).

Moroho ona o thusa ho thibela malwetse mmeleng ya rona.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT



Room to Read®
World Change Starts with Educated Children®

Your attribution should include the following:

Title: Meroho e re loketse

Author/s: Busile Cynthia Ndlovu

Translator/s: Maria Vaz

Illustrator/s: Tammi Mbambo


Assurer/s: Nthabiseng Tsatsi, Mathapelo Morake

Language: Sesotho (South Africa)



© Zenex Foundation - Saide 2023

CC BY includes the following elements:

BY  - Credit must be given to the creator

